


Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Tshivenda

January 2021 Edition



**Matric
results -
how to
cope**

Page 4



**Apply for
an overseas
scholarship**

Page 9

Job creation is the icing on top of entrepreneurship



■ Pastry chef Gugu Mazibuko is making his mark in the cake industry while also creating jobs and boosting the South African economy.

Dale Hes

Pastry chef Gugu Mazibuko (25) is building a reputation as a cake decorating king in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal (KZN), where he runs his own confectionery business.

Mazibuko grew up in Ulundi in northern KZN. His mother was a good baker and this inspired the young Mazibuko to pursue a career in food.

"I knew that I wanted to be in food, but I didn't know which path I wanted to take. I went to several different colleges before I eventually discovered that working with pastries was what I wanted to do," says Mazibuko.

Mazibuko studied to be a pastry chef through the International Hotel School, and then discovered a love for cake decorating.

"I didn't know if cake decorat-

ing could actually be a full-time career for me but, funny enough, I gained inspiration from the TV show Cake Boss, where this guy had become very successful with his cake decorating. This gave me some motivation to start my own business."

Mazibuko started advertising his services on social media, and then word began to spread about his business.

Gugu the Baker, as he is known in Pietermaritzburg, now creates a variety of beautifully decorated cakes for special occasions, such as weddings, birthdays and anniversaries, and also makes other small pastries for clients.

"I love the creativity of decorating cakes. Every client comes in with a different style and decoration that they are looking for,

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

FREE COPY NOT FOR SALE



"ZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROTHE RI SHUMISANE HU U HULISA VHO NELSON MANDELA NA U FHAŁA AFRIKA TSHIPEMBE LISWA LA KHWINE LA VHATHU VHO THO." Mphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa

#SendMe

KHA VHA ITE URI VHUMATSELO HAVHO VHU SHUME KHWINE RI GUDA KHA VHO MADIBA



Afrika Tshipembe ji khou kunda HIV na AIDS

Musi ri tshi khou isa phanda na vhudidini hashu ha u langa dwadze ja tshitzhili tsha corona, ri nga si thudzele kule dziñwe khaedu dza mutakalo wa tshitshavha dzine shango jashu jo livhana nadzo.

Lwa miñwaha i fhiraho mahu mararu, shango jashu jo thoma nndwa i bvelaho phanda ya u lwa na HIV na AIDS, yo vhangaho u lozwea ha matshilo manzhi na vhukondi na u tambula hulwane.

U bva tshe COVID-19 ya thoma shangoni, nyiledzo ya u tshimbila u mona na shango na mutsiko kha zwi-imiswa zwashu zwa mutakalo, vhunzhi ha tshumelo dza HIV, AIDS na lufhiha dzo vha na u kundelwa. Hezwi two disa khaedu kha vhathu vha itaho ndingo na kha vha thomaho na dzilafho ja u shumisa philisi u thivhela HIV na AIDS. Vhunzhi ha vhathu two vha kondela u ya u phakha mishonga yavho ngeno hu na vhatukutuku vho konaho u swikelela dziñwe tshumelo, dici ngaho u dinangela u fumbiswa sibadela ha vhathu vha tshinnani.

Nga tshifhinga tshenetscho tshithihi, huna ngudo nnzhi dzo gudwaho kha phindulo yashu ya mutakalo wa tshihavha malugana na dwadze ja tshitzhili tsha corona zwine zwa nga khwathisedza nndwa yashu ya u lwa na HIV na TB.

Afrika Tshipembe ji isa phanda na u vha na tshivhalo tshihulwanesa tsha vhathu vhane vha khou tshila na HIV lifhasini. Naho two raho, zwi a tluwedza zwa uri miñwahani ya fumi yo fhiraho ro vha na



mvelaphanda ye ra i ita kha u fhungudza tshivhalo tsha u kavhiwa huswa nga HIV nga tshivhalo tshi ḥodaho u swika 60%.

Zwi a dovha zwa tluwedza uri u kavhiwa nga HIV kha vhasidzana vha thangana ya murole na vafumakadzi vhatuku ho fhungudza vhu-kuma kha miñwaha ya fumi yo fhiraho. Hetshi ndi tshigwada tsha ndeme ngauri vha dzulela u vha kha khombo ya u kavhiwa nga HIV.

Mbekanyamushumo yashu ya dzilafho yo shela mulenzhe kha u fhungudza tshivhalo tsha dzimpfu dzo vhangwaho nga AIDS nga 60%. Ho vha na phungudzeo khulwane vhukuma ya mpfu dici tshimbilelanaho na HIV kha vhaswa.

Zwo vha zwi tshi konadzea u fhungudza tshivhalo tsha dzimpfu ngauri, musi ro ḥanganana na vhashumisani vhashu, ro thoma mbekanyamushumo khulwane ya dzilafho ja u shumisa philisi u thivhela HIV na AIDS yo swikelelaho dzimilioni dza vhathu vhane vha khou tshila vha na vhulwadze.

Mathomoni a miñwaha iyo

ya fumi, mbekanyamushumo yashu ya u thivhela u pfukela ha vhulwadze ha HIV u bva kha mme u ya kha ḥwana (PMTCT) yo vha na tswikelelo ya fasi. Zwazwino ri na phimo ya n̄hesa ya tswikelelo ya PMTCT ngei Tshipembe ha Afrika, zwine two fhungudza phimo ya u kavhiwa kha vhana.

Musi ro kona u fhungudza dzimpfu na u kavhiwa huswa, ri kha dici vha kule na u swikelela tshipikwa tshe ra ḥikumedzela riñe vhañe nga 2016 tsha u swikelela 75% ya u fhungudza ha u kavhiwa nga HIV nga 2020. Arali ra nga swikelela kha u ita izwo, ri nga kona u fherisa AIDS sa tshutshedzo ya mutakalo wa tshitshavha nga 2030.

Mashudumavhi, a ri athu swika. Ri khou tea u ita zwinzhi kha u vhona uri vhaswa vho mandafhadzwa kha u thivhela u kavhiwa, hu tshi katelwa nga kha u shandukisa vhudifari, u wana dzikhondomu na u dzulela u ita ndingo. Ri khou tea u vhona uri muñwe na muñwe o kavhiwaho u a kona u swikelela dzilafho na ndondolo.

Ri khou tea u shuma vhukuma

kha u thivhela HIV vhukati ha zwitshavha zwothe zwa ndeme, hu tshi katelwa vha u rengisa mivhili, vhanna vha dzekanaho na vhañwe vhanna ngavho, na vhathu vha shumisaho zwidzidzivhadzi. Ri tea u fherisa vhuwamuvula na khethululo kha zwitshavha izwi. Ri nga si vhe na fulufhelo ja u fherisa HIV arali ra thudzela kule ḥodea, mbilaelo na pfanelo dza tshipida tshiñwe na tshiñwe tsha tshitshavha tshashu.

Afrika Tshipembe ji khou tea u engedza vhudidini kha u fumbisa vhañhannga nga mushonga kana sibadela u itela u fhungudza khombo yavho ya u kavhiwa nga HIV. Vhufumbisi vhu songo tsireledzeaho a vhu ngo tea u sia vhañhannga vha na thaidzo dza mutakalo dza tshifhinga tshilapfu, na uri a hu na ane a tea u lovha nga u fumbiswa. Ri tea u vhona uri vhañhannga vha khou fumbiswa nga ndila yo tsireledzeaho.

Ro tluwedza vha mawawa a ngudo ya zwenezwino kha pre-exposure prophylaxis (PrEP). Zwi sa ngi zwa dzilafho ja u shumisa philisi u thivhela HIV na AIDS jine ja ḥewa vhathu vhare na HIV, PrEP i katela u shumisa tshifhinga tshothe ha philisi ya u thivhela HIV na AIDS nga vhathu vha si na HIV vha tshi itela u thivhela u kavhiwa. Ngudo, yo itwaho nga vhorasaintsi vha bvaho kha Nethiweke ya Ndigo dza u Thivhela HIV, yo wanulusa uri dzhegiseni ino shuma tshifhinga tshilapfu ya luthihi nga murahu ha vhege dza malo i khwiñe kha philisi dza ḥuvha na ḥuvha dici shumisaho kha u thivhela HIV.

Mawanwa aya a na khonadzeo ya u khwathisedza zwi hulu phindulo yashu kha u

phaqalala ha vhulwadze vhu pfukelaho.

Arali ri tshi do bvelela kha u fherisa AIDS sa tshutshedzo ya mutakalo wa tshitshavha kha miñwaha ya fumi i ḥaho, ri khou tea u ḥanganya miphuleshedzo iyi ya dzilafho khathihi na tshanduko dza mutheo kha vhudifari. Ri tea u dovha hafhu ra tandulula nyimele dza ikonomi na matshilisano dici shelaho mulenzhe kha phimo dia n̄ha dza u kavhiwa.

Muñwe wa mishumo yashu ya ndeme ndi u mandafhadza vhasidzana vha thangana ya murole na vafumakadzi vhatuku, kha pfunzo, kha zwa ikonomi na kha zwa matshilisano. Vha tea u kona u dicihiela tsheo nga vhone vhañe kha sia jinwe na jinwe ja vhu-tshilo havho, hu tshi katelwa zwi kwamaho mbeu yavho na vhudifari havho kha zwa vhudzekani.

Mafheleloni azwo, ri do swikelela u fherisa ha AIDS nga kha u mandafhadzwa ha vhaswa, vafumakadzi na vhañwe vhathu vha re khomboni. Hezwi zwi katela u mandafhadzwa nga kha tswikelelo ya mafhungo, tsivhudzo na thikhedzo. Zwi katela tswikelelo kha pfunzo na zwikala zwa ikonomi, nga mannda kha vafumakadzi vhatuku. U mandafhadzwa zwi dovha zwa amba uri muthu muñwe na muñwe u tea u swikelela u ita ndingo, dzilafho na diciñwe tshumelo dza mutakalo.

Ri bva kule sa vhathu vha Afrika Tshipembe, u kondolela zwinzhi na u vha na mvelaphanda khulwane kha u lwa na HIV, AIDS na Lufhiha. Kha ri khwathise vhudimiseli hashu na maga ashu kha u livhana na u kunda AIDS lwa tshothe.

Tshiñwe tshikhala hafhu tsha u phasa mañiriki

Cathy Grosvenor

Avha athu u lenga kha uri vha phase mañiriki kana u swikelela mvelelo dzine vha khou dža, hoyu ndi mulaedza u tikedzaho Mbekanyamushumo ya Thikhedzo ya Tshikhala tsha Vhuvhili tsha u phasa Mañiriki ya Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo (DBE).

Mulangi wa mbekanyamushumo, Vho Dokotela Sandy Malapile vha ri ndalukanyo ya mañiriki ndi thódea khulwanesa ngauri nga nnđa hayo, mavothi manzhi a zwikhala a dzula o valea. Sekhithara dza zwa Vhulaedzwa ha Vhugudisi na Pfunzo (dziSETA), dzo netshedzwaho mushumo wa u manđafhadza vhukoni ha tshitshavha nga kha mbekanyamushumo dza zwikili na vhugudiswamushumo, dzi dovhya dza thódea uri vhagudi avho vha vhe na mañiriki”, vho ralo Vho Dokotela Malapile.

Mbekanyamushumo ya Tshikhala tsha Vhuvhili yo rwelwaho tarì nga Phando 2016, i tikedza muñwe na muñwe – wa miñwaha miñwe na miñwe – ane a khou thódea u swikelela kana u khwiñisa ndalukanyo ya mañiriki, theron-nga-thero kana nga u tou guda nga thungo u tshi khou shuma. A hu badeliwi tshithu.

Ndi vhafhio vha no swikelela thódea?

- Vhathu vha no thódea u khwiñisa mvelelo dzavho dza mañiriki, zwi si na ndavha uri vho ñwala mañiriki wavho zwenezwino kana miñwahani ya mahumi yo fhiraho. Vho Dokotela Malapile vho ḥalutshedza uri muthu a khou thódeo u wana ndalukanyo ya vhuinziniara, sa tsumbo, a ngä tea u khwiñisa maraga dzawe dza ñivhambalo uri a kone u swikelela u gudela khoso iyo.

- Vhathu vhe vha feila mañiriki na u thódea tshikhala tsha vhuvhili tsha uri vha phase.
- Vhathu vhe vha ḥutshela tshikolo nga murahu ha u phasa Gireidi 9 (ye kale yo vha i Murole wa Sumbe), vhane vha vha na miñwaha ya 21 kana u fhira, vha takalelaho u phasa mañiriki.

Vha zwi thomisa hani

Kha vha ñiñwalise kha nthihi ya dzofisi dza pfunzo dza tshiñiriki dza 75 kha shango nga vhuphara kana nga kha inthanethe kha webusaithi iyi: www.eservices.gov.za. U ñiñwalisa ho vula nga la 1 Tshimedzi nahone hu do vala nga Luhuhi 2021. Vhagudi vhane vha guda nga vhone vha kana kha nthihi ya dzisenthara dza 133 dza Tshikhala tsha Vhuvhili hune ngudo nga u tou livhana na vhagudisi dza itwa nga murahu ha awara dza vhugudisi dzo ñoweleaho na nga mañvaha a mafhelo a vhege.

Vho Dokotela Malapile vha ri ndi vhagudisi vhane vha vha kha vhuimo ha n̄ha kha kus humele kwavho kwavhuđi fhedzi kha tshiñiriki tshiñwe na tshiñwe vhe vha tholwa kha senthara idzi. Senthara a dzih kha ñorobo kana muvhundu muñwe na muñwe, fhedzi dzi wanala fhethu hune tshivhalo tsha vhañwali si tsha vha tsha n̄hesa zwine zwa amba uri fhethu hune dza wanala hone hu nga shanduka ñwaha muñwe na muñwe.

Vhothe vha gudaho nga u tou livhana na vhagudisi vhavho na avho vha gudaho vha hayani vha a kona u swikelela tshaka dzo fhambanaho nga vhuđalo dza tshumelo ya thikhedzo ya vhugudi, u bva kha ngudo dzi hashiwaho kha radio na thelevishini nga zwifhinga zwo tiwaho; u ya kha matheriala a no daunulodea kha inthanethe; na, kha avho vha si na tswikelelo kha dzikhomphyutha, dziphrinthara na matheriala a u guda o phrinthiwaho u bva kha in-



thanethe o rumelwa khavho nga DBE. Vhathu vhane vha vha na khomphyutha fhedzi vha si na data dza u dzhena kha inthanethe, vha nga humbela CD ine ya vha na matheriala oñhe a u guda, ine ya do rumelwa khavho nga poswo.

“Vhagudi vhanzhi vha vhaaluwa vha nga vha vha si na tshifhinga tshinzhî tsha u ñikumedzela kha ngudo dzavho. Mashudu mavhuya vha nga dzhia tsheo ya uri vha thódea u ita therò nngana nga ñwaha saizwi vha sa tou kombetshedzea u fhedza mañiriki wavho nga tshifhinga tsho tiwaho.”

Nga murahu ha u ñiñwalisa, DBE i do thusa mugudi wa mualuwa muñwe na muñwe u nanga therò dzine vha thódea u dzih ita na u vha ḥalutshedzauri ndi dzifhio dzine dza vha khombekhombe.

Musi vho swikela thódea, vhathu vhe vha ḥutshela tshikolo nga murahu ha ñwaha wa 2008 vha wana Ñhanziela ya N̄ha ya Lushaka ngeno vhe vha ḥutshela tshikolo kale (vhagudi vha vhaaluwa) vha tshi wana Ñhanziela ya N̄ha yo Khwiñiswaho. Naho zwo ralo, Vho Dokotela Malapile vha ri ndalukanyo dzothe dzi a lingana, nahone zwi tshi bva kha therò dzo itwaho na maraga dzo wanwaho, dzi

nga shumiswa u ita khumbelo ya u guda kha dziyunivesithi na kha dzikholedzhi.

U netshedza zwikhala zwa vhuvhili

DBE yo ita mafulo tshitshavhani a u ḥutshela vhatu u ñiñwalisa mbekanyamushumo ya Tshikhala tsha Vhuvhili. Vha zwiimisawa zwa pfunzo dza N̄ha na SETA vho rambiwa uri vha de vha netshedze mafhungo nga vhuđalo kha vhathu vha re na dzangalelo.

Kha vhanzhi ha mafulo aya, Minis̄ta Vho Angie Motsekga vho humbelwa nga vhaswa uri vha thome mbekanyamushumo dzine dza nga thusa vhaswa uri vha vhe na zwikhala zwinzhi zwa u tholwa, vho ralo Vho Dokotela Malapile.

Kha u fhindula izwo, DBE i khou rwela tarì mbekanyamushumo ya mveledziso ya zwikili ñwaha uno ine ya do pika vhaswa vha hanefha kha 3.4 milioni vhane vha si vhe mishumoni, zwikoloni kana kha zwa vhupfumbudzi. Khoso dzi do sielisana u bva kha zwikili zwa vhutshilo – dzi tshi katela therò dzi

fanaho na uri ri ñwalisa hani CV na zwine ra fanela u ita kha inthaviwu ya mushumo, u ya kha khoso dza zwikili, dzi fanaho na u lugisa zwienda, mutheo wa ICT na vhukoni ha u vhala na u ñwala.

Vho vha vha tshi zwi ñivha?

- Zwi si na ndavha uri vho ḥutshela tshikolo miñwahani ya vho60 kana zwenezwino, vha fanela u guda kharikhuđamu ya zwino.
- Sisième ya pfunzo ya Afrika Tshipembe i a ḥanganedza hafhu na vhathu vho litshaho tshikolo phandha ha musi vha tshi swika kha Gireidi ya Tahe, nga kha mbekanyamushumo ya vhupfumbudzi na pfunzo ya mutheo ya vhaaluwa ya Muhasho wa Pfunzo dza N̄ha na Vhupfumbudzi. (ABET).

U wana mafhungo manzhi, kha vha dalele www.education.gov.za/Curriculum/SeniorCertificate/SCRegistration.aspx